



Bugu idzi dzo iñwalelwa vhana vha Afrika Tshipembe, mushumo wa hone wo rangiwa phan̄a nga Minista wa Pfunzo ya Muteo. Vho Angie Motshekga na Muthusaminista wa Pfunzo ya Muteo. Vho Enver Sury.

Bugu dza u shumela dza Rainbow ndi tshipida tsha zwe Muhasho wa Pfunzo ya Muteo wa ita zwa u khwiñisa vhukoni ha vhagudi vha Afrika Tshipembe vha gireidi dza rathi dza u ranga. Sa tshinwe tsha zwithu zwihiwlwane zwa Pulanetshumisi ya Muvhuso, thandela iyi yo konadzea nge ya lambedzwa lu sa vhudziswi nga Muhasho wa Gwama ja Lushaka.

Hezwi zwe ita uri Muhasho u kone u bveledza bugu idzi, dzi kha nyambo dzothé dza tshiofisi, dzi tshi waniwa mahala.

Ri na fulufhelo !auri bugu idzi dzi do thusa vhadededzi (vhagudisi) mushumoni wavho wa u funza wa ḫuvha !iñwe na !iñwe khathihi na u vha na vhutanzi uri vha khunyeledze kharikhulamu yothe. Ro ita nga vhuronwane uri ri sumbedze ndila vhadededzi kha nyito nge ra shumisa aikhoni dzi no sumbedza uri mugudi u tea u ita zwifhio.


Ri na fulufhelo !i no bva !i mbiluni uri vhana vha do diphina nga u shumisa bugu idzi zwenezwi vha tshi khou aluwa na u guda, khathihi na uri na vhonevho, sa mudededzi, vha do diphina na vhana avha.

Ri ri kha vhone na vhagudi vhavho, ngavhe zwi tshi vha nakela musi vha tshi shumisa bugu idzi. Zwi pfumbé.



Vho Enver Sury
Muthusaminista wa
Pfunzo ya Muteo

ISBN 978-1-4315-0239-4



LIFESKILLS IN TSHIVENDA

GRADE 1 – BOOK 1

TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-4315-0239-4

THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.



Yo vusuludzwa,
i tevhedza CAPS

Gireidi ya



Zwikili zwa Vhutshilo nga Tshivenda

Bugu ya 1
Themo 1&2



Dzina:

Kilasi:



basic education


Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Zwi re ngomu

Themo ya 1 Siatari

- 1 Nne 2
- 2 Mivhala na dantsi 4
- 3 Rothe ri vha tshipentshela 6
- 4 Rothe ro fhambana 8
- 5 Kha ri imbe luimbo 10
- 6 Ndi a dihudza nga tshikolo tshanga 12
- 7 Fhetu ho fhambananaho 14
- 8 Kilasirumu yashu 16
- 9 Ri ya hani tshikoloni 18
- 10 Ndi dzula ndo kuna 20
- 11 Mikhwa mivhuya 22
- 12 A thi na tshika 24
- 13 Ndowelo i re na mutakalo 26
- 14 U kuna na vhudele 28
- 15 Mutsho une nda u funesa 30
- 16 Mutsho 32



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

ISBN 978-1-4315-0239-4

This book may not be sold.

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

Themo ya 2 Siatari

- 17 Muṭa wa hashu 34
- 18 Muṭa wa hashu 36
- 19 Ri a vhavhalelana (londana) 37
- 20 U sumbedza u vhavhalela vhañwe 38
- 21 U tsireledzea hayani na u mona na muđi (1) 40
- 22 U tsireledzea hayani na u mona na muđi (2) 42
- 23 U tsireledzea musi ndi ndothe hayani 44
- 24 Tshinwe hafhu tsho teaho u eleliwa 46
- 25 Muvhili wanga 48
- 26 Zwipfi zwanga 50
- 27 Ndi shumisa muvhili wanga 52
- 28 U elekanya nga u tsireledzea 54
- 29 U tsireledzea 56
- 30 Muvhili wanga u dzula wo takala 58
- 31 Muvhili wanga u dzula wo takala 60
- 32 Ndi vho kona mini 62



Maduvha mahulwane a 2016

Phando

La 1 Duvha la Ñwaha Muswa
La 31 Duvha la Vhana vha
Zwičaratani



Luhuhi

La 2 Duvha la Maroroma la Liphasi
La 14 Duvha la St Valentine



Lambamai

La 3 Lavhučanu Likhethwa
La 4-11 Passover
La 5 Paseka
La 6 Duvha la Mitā
La 7 Duvha la Mutakalo la Liphasi
La 22 Duvha la Tshaka Dzočhe la Mme Liphasi
La 27 Duvha la Mbopholowa



Shundunthule

La 1 Duvha la Vhashumi
La 10 Duvha la Vhomme
La 15 Duvha la Tshaka Dzočhe
la Mitā



Fulwi

La 1 Duvha la Liphasi la Vhabebi
La 4 Duvha la Tshaka Dzočhe la Vhana vho ngalangalaho
La 5 Duvha la Liphasi la Vhupo
La 8 Duvha la Liphasi la Madanzhe
La 12 Duvha la Liphasi la Ulwa na Usuma ha Vhana
La 16 Fulwi Duvha la Vhaswa
La 18 Fulwi Ramadan (u thoma hayo)
La 21 Fulwi Duvha la Vhokhotsi

Khubvumedzi

La 13-15 Rosh Hashana
La 21 Duvha la Tshaka Dzočhe la Mulalo
La 23 Yom Kippur
La 24 Duvha la Vhufa



Fulwana

La 17 Eid-Ul-Fitr
(u fhela ha Ramadan)
La 18 Duvha la Tshaka Dzočhe la Vho Nelson Mandela
La 30 Duvha la Tshaka Dzočhe la Vhukonani



Tshimedzi

La 2 Duvha la Tshaka Dzočhe la U sa thuphana
La 5 Duvha la Vhadededzi
La 11 Duvha la Tshaka Dzočhe la Vhana Vha
Vhasidzana
La 14 Al-Hijira (Duvha la Ñwaha Muswa la Tshiisilamu)
La 15 Duvha la Tshaka Dzočhe la Vhafumakadzi vha
Vhupohaya
La 16 Duvha la Liphasi la Zwiliwa



Lara

La 11 Deepavali (Diwali)
La 12 Vikram (Ñwaha Muswa wa 2072)
La 20 Duvha la Liphasi la Vhana
La 21 Duvha la Liphasi la AIDS
La 23 Duvha la Liphasi la Vhaholefhati
La 24 Duvha la Liphasi la Vhaholefhati

Nyendavhusiku

La 1 Duvha la Liphasi la AIDS
La 3 Duvha la Liphasi la Vhaholefhati
La 5-14 Chanukah
La 16 Duvha la Vhupfermedzani
La 25 Duvha la Khirisimusi
La 26 Duvha la Mbavhalelano



Holodei ya Lushaka ya Afrika Tshipembe :

Duvha lihulwane la nyelelo la Tshiyuda:

Duvha lihulwane la nyelelo la Tshiisilamu:


Duvha lihulwane la nyelelo la Tshibaháí:

Mađuvha a Mbumbano ya Dzitshaka a Tshaka Dzočhe:



Gireidi ya

1



Zwikili zwa Vhutshilo
nga **TSHIVENDA**
Bugu ya !



Bugu iyi ndi ya:



Nne

Themo ya / - Vhege ya / - Bammbiri / a u shumela / a



Nambatedzani
tshinepe tshañu kana ni
diole haf'ha.



Direse ya hashu ndi:

Ndi a zwi ðivha uri ðuvha ñanga
la mabebo li ða lini.

Deithi:

ee

a thi na
vhutanzi

hai



Dzina ñanga ndi

Tshifani tshanga ndi

Ndi na miñwaha ya

Muñani wa hashu hu na
vhatu vha _____.

Nomboro ya hashu
ya lutingo ndi:





Kha ri nwale



Lutendo u a konesa bola.



Olani tshinwe tshithu tshine na konesa.



Vhudzani khonani dzanu zwine na konesa u ita. Ni koneha u khalara naledzi i
 re tshibogisini tshi re tshone ni tshi sumbedza zwine na
 konesa u ita.

Kha ri ambe




Ndi konesa u vhala.



Ndi konesa u diambadza.



Ndi a kona u nwala
dzina langa.



Ndi konesa u dantsa.



Ndi konesa u ita tie.



Ndi kona u tamba mano.



Mivhala na dantsi

Themo ya - Vhege ya / - Bammibiri / - shumela ja



Kha ri ite nyito

Iyi mivhala ni a i dihva?
Vhudzani khonani yanu
madzina a mivhala iyi.



Zwino khalarani tshifanyiso tshiñwe na tshiñwe nga muvhala u re wone.

Muomva wa tada	Apula litswuku	Dzhesi ya lutombo
Tshisamburen tsha mivhalavhala	Swiri la tshitopane	Tari lidala



Kha ri tsukunyee

Musi ni sa athu u ya nn̄da u ya u ita ndowendōwe, thomani ni onyolowe sa tshimange. Hezwi zwi do ni thusa uri muvhili u si kondē u tharamuwa. Ni dovhe ni onyolowe hafhu musi no no f'chedza ndowendōwe u itela u digedā na u femuluwa. Hezwi zwi do ni thusa uri misipha i si vhavhe nga murahu. Zwino itani zwine a vha vhana vha khou ita.



Imbani luimbo lwa "Thoho na mahada" musi ni tshi khou:


- diiteni u nga ni khou lidza murumba.
- diiteni u nga ni khou lidza katara.





Kha ri diphine

Vhandani zwanda ni tshi
tevhedza phetheni idzi.



Pha



Kha ri ite nyito

Ni a kona u ita izwi zwithu. Sumbedzani khonani dzanu.

Ndi a kona u gidimela thungo dzothé ndi sa thulani na muthu.



Ndi a kona u tamba khadi.



Ndi a kona u kungulusela khonani yanga bola khulwane.



Rothe ri vha tshipentshela

shumela la

Themo ya 1 - Vhege ya 2 - Bammibiri la u



Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso ni vhudze khonani dzañu nga phambano dzi re vhukati ha vhana avha.



Zwi - hulwane na - zwiñuku

Vhañwe ndi vhahulwane, vhañwe vhashu ndi vhatñku. Vhañwe vhashu ndi vhapfufhi vhañwe vhashu ndi vhalapfu. Vhañwe vhashu vha kona u fhufha, vhañwe vhashu vha kona u imba. Rothe ri na zwine ra konesa. Inwi ni konesa mini?



Kha ri ambe

Vhudzani khonani dzañu uri ni dipfa hani nga duvha lañu la u thoma tshikoloni.




no takala	no t <small>ñ</small> ungufhala	no nyanyuwa	no sinyuwa	ni na t <small>ñ</small> oni



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso ni tshi sumbedza vhudipfi hanu musi no newa thoyi ntswa. Nwalani vhudipfi hanu tshikhali tshi re fhasi ha tshifanyiso.



Kha ri ambe

Vhudzani khonani yanu uri hu khou bvelela mini tshifanyisoni itshi.
Bulani uri ni nga dipfa hani arali izwi zwithu zwa itwa inwi.
Itani thiki kha tshifhatuwo tshi re tshone.

Dukana lihulwane kha
inwi li ni dzhiela zwithu.

no takala	no nyanyuwa	no tungufhala

Inwi na khonani yanu ni
tshi khou tamba nothe.

no sinyuwa	no takala	no tshuwa



Ni tshi putulula
tshifhiwa.

no tshuwa	no nyanyuwa	ni na thoni

Mukomana wanu kana
khaladzi anu o tshinya
thoyi yanu.

ni na thoni	no takala	no sinyuwa



Ganndisani munwe wanu tshibogisini tsha u thoma, ni
humbele munwe nga inwi kilasini uri a ganndise munwe wawe
tshibogisini tshi no tevhela.

No vha ni tshi zwi divha uri a huna muthu
na muthihi lifhasini lothe a re na mitalo ya
minwe i no fana na yanu? Ni wa tshipentshela
nga maanda, lune a huna munwe inwi lifhasini
lothe. Na malwelavanda ha na mitalo ya
minwe i no fana.

--	--

Ni a kona u zwi vhona uri iyi
mitalo ya minwe yo fhambana?



Rothe ro fhambana

shumela | a
- Vhege ya 2 - Bammbari | a u shumela | a



Kha ri ambe

Lavhelesani avha vhana.
Vha fana nga mini?
Vha fhambana nga mini?



Kha ri ite nyito

Lavhelesani tshifanyiso ni kone u humbula uri aya mafhungo ndi ngoho
kana a si ngoho naa.

Khalarani mafhungo a re ngoho nga muvhala mudala.

**Khalarani mafhungo a si ngoho
nga muvhala mutswuku.**



Vhothe vha na zwanda zwivhili
na milenzhe mivhili.



Vhothe ndi vhasidzana.

Vhothe vho ambara zwienda.



Vhothe vho ambara marukhu.

Vhothe ndi vhana.



Vhothe vha na mavhudzi malapfu.



Kha ri nwale

Olani tshifanyiso tsha inwi mune tshikhalani tsha u thoma.
Zwino olani tshifanyiso tsha khonani yanu ya mbiluni. Musi no no
fhedza, lavhelesani tshifanyiso tshanu ni ambe uri ni fhambana
hani na khonani yanu.




N <small>ne</small>	Khonani yanga



Kha ri ite nyito

Khalarani tshaini iyi ya vhukonani ni
tshi sumbedza uri vhathu vho fhambana. Musi no
no fhedza ni nga kha di i gera kha khethekanyo
ya zwigeriwa buguni iyi
na i khavhisa.



Teacher:	Sign:
Date:	(Handwriting practice area)



Kharinwale

Dioleni tshifanyiso.

Sumbedzani matô anu, ndevhe, ningô, mulomo na mavhudzi.

Vhudzani khonani dzañu uri ni vhonala nga ndilade.



Kha ri tsukunyee

Phulani ndila i re na
zwikhukhulisi i no fana na
iyi nga nn̄da ha k̄lasi ni tshi
thusiwa nga mudededzi wan̄u.

Thamuwani ni tshi bva
kha tshidulo ni tshi ya
kha tshinwe.

Kokovhani fhasi ha ተቁልა.



Ndi a dihudza nga tshikolo tshanga



Kha ri ite nyito

Dioleni tshifanyiso no ambara yunifomo ya tshikolo. Ni kone u dzhenispha phindulo dzi no khou t̄ahela.



Ndi dzhena tshikolo tsha


Dzina la mudededzi wanga ndi

Phirintsipa la washu ndi



Kha ri nwale

Lavhelesani zwifanyiso. Ni kone u gera maipfi one ane a yelana na tshifanyiso tshiñwe na tshiñwe ni a nambatedze tsini na zwifanyiso zwo teaho.



mudavhini wa u tambela

kilasirumu

ofisi

sekerethari


kulokurumu






Kha ri nwale

Vhathu vho fhambananaho vha re tshikoloni tsha vhoiwe ndi vhonnyi? Ambani ngauri ndi vhathude. Ni kone u gera maipfi one a tshi bva fhasi ha siatari ni a nambatedze tsini na tshifanyiso tshiñwe na tshiñwe. Vhudzani khonani uri avha vhathe vha ita zwifhio afho tshikoloni. Shumisani maipfi a re afho fhasi uri a ni thuse. Laedzani khonani yanu ndila ya u ya ofisini ya vphofirintsipala, dzithoilethe na luvhandeni lwa u tambela.



Kha ri diphiñe

Tshibogisi tsha penisela tsha Mulalo tsho wa. Vhalani uri u na penisela na khirayoni nngana, nwalanu tshivhalo tshibogisini. Kha bammbiri liñwe, olani tshifanyiso ni tshi shumisa mivhala i no vatamedza, ni tshi sumbedza musi inwi na khonani yanu ni tshi khou tamba noñhe. Ni ite fureme u mona na tshifanyiso.



vhana

mukunakisi

mudededzi

phirintsipala

Fhethu ho fhambananaho

Themo ya 1 - Vhege ya 4 - Bammbiri ja u shumela ja



Kha ri ite nyito

Sumbedzani khonani yanu uri ni a kona ...

U dzumbama fhasi ha tshinwe tshithu.



U dzumbama murahu ha tshinwe tshithu.



Ndo dzumbama fhasi ha tafula.



U ima tsini na tshinwe tshithu.



U ima nthha ha tshinwe tshithu.



Kha ri tsukunyee

Shumisani bola kana tshisagana tsha nawa. I poseni nthha ni i gavhe. Zwino i tengenedzeni nthha ha thoho ni tshimbile nga u ongolowa. Zwino tengenedzani tshisagana tsha nawa nthha ha thoho musi ni tshi khou dadamala nthha ha danda ja u dadamala kana kha mutalo u re fhasi.

Ndi a kona u posa.



Ndi a kona u gavha.



Ndi a kona u tengenedza tshisagana tsha nawa kha thoho yanga.






Kha ri tsukunyee

Tshinani nga milenzhe yanu nthā
ha phetheni idzi.

TSM = Tsha monde



TSL $\hat{ }$ = Tsha u la



TSM



TSL $\hat{ }$



TSM



TSL $\hat{ }$



TSM



TSL $\hat{ }$



TSM



TSL $\hat{ }$



TSL $\hat{ }$



TSM



TSL $\hat{ }$



TSM



TSL $\hat{ }$



TSM TSM



TSL $\hat{ }$



TSM TSM



TSL $\hat{ }$



TSM



TSL $\hat{ }$

Teacher:
Sign:
Date:

Kilasirumu yashu


Themo ya! – Vhege ya 5 – Bammbiri ja u shumela ja



Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso itshi nga vhuronwane ni ambe nga zwine na khou vhona.



Afha kilasini hu khou itea zwithu zwavhuđi na zwi si zwavhuđi. Ndi mikhwa ifhio mivhuya ine na kona u i vhona? Ndi mikhwa ifhio mivhi ine na kona u i vhona?








Kha ri ambe

Itani thiki tsini na mikhwa mivhuya yo^{the} na tshifhambanu tsini na mikhwa mivhi ine ya nga bvelela tshikoloni. ✓ ✗



Ri ya hani tshikoloni

Ni ya hani tshikoloni ḫuvha liñwe na liñwe? Ni vha no tsireledzea? Ni a ḫivha ndila dzo tsireledzeaho? Ambani na khonani yanu uri avha vhana vha ya tshikoloni nga ndilade. Itani thiki ✓ kha dzo tsireledzeaho dza u ya tshikoloni. Itani ✗ kha dzi songo tsireledzeaho.



Ni ya hani tshikoloni nga matsheloni?



Zwino vhudzisani khonani Ქhanu uri dzi ya tshikoloni nga ndilade ḫuvha liñwe na liñwe. Dzi swayeni nga thiki kha tshati iyi.

nga milenzhe	
nga bisi	
nga goloi/baki	

Madzina a khonani

1	2	3	4	5



Kha ri tsukunyee

Ndi a kona u ita masongesonge.

Ee Hai

Ndi a kona u shandula hune nda khou ya hone ndi tshi khou gima nge mudededzi vha amba.

Deithi:



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso ni tshi sumbedza uri ni da tshikoloni nga mini.



Kha ri tsukunyee

Thetshelesani muzika une mudededzi
wanu a do ni tambela.

Dzinginyeani ni tshi tevhedza muzika.

Khothani magona ni tharamudze zwanda.

Zuzani mahada anu.

Monisani zwinungo zwa zwanda zwi ye kha tsha
monde na kha tsha ula.



Kha ri tsukunyee

Inwi na khonani yanu ni tea u posa na u gavha bola.

Shumisani tshanda tshi sa konesi kha u posela bola murahu.

Ndo kona u posa bola nga tshanda tshanga tshi
sa konesi?



Kha ri tsukunyee

Kungulusanani sa bara ni na
muñwe nga inwi.



Teacher:	Sign:
Date:	(Handwriting practice area)

Ndi dzula ndo kuna

Kha ri ambe

Ndi mafhungo mahulwane u guda mikhwa u tshee mutukku.

Zwiñwe zwa zwithu zwine zwa nga ita uri ni dzule no kuna ni na mutakalo khezwi. Ambani nga tshifanyiso tshiñwe na tshiñwe.




U t̄amba maño.



U t̄amba zwanda ndi tshi bva bungani.



U t̄amba tshifhinga tshoþhe.



U ita uri nala dici dzule dzo kuna.



U shumisa mabammbiri a thoiþethe.



U t̄anzwa mitshelo ndi sa athu i la.



U shumisa thishu ndi tshi atsamula na u fumula maduda.

Ndi tea

Themo ya - Vhege ya 6 - Bammbiri la u shumela la




U t̄amba maño.



U t̄amba zwanda ndi tshi bva bungani.



U t̄amba tshifhinga tshoþhe.



U ita uri nala dici dzule dzo kuna.



U shumisa mabammbiri a thoiþethe.



U t̄anzwa mitshelo ndi sa athu i la.



U shumisa thishu ndi tshi atsamula na u fumula maduda.



Kha ri nwale

Ndi zwifhio zwa zwithu zwi tevhelaho zwine na zwi shumisa kha vhudele?
 Khalarani ḥaledzi ni tshi sumbedza zwithu zwine na zwi shumisa kha vhudele.
 Ni ite na u bula uri ni shumisa tshithu tshirwe na tshirwe nga ndilade
 kha vhudele.



Itani thiki ya u sumbedza uri:	ee	hai
Ndi a kona u gonya ḥeri kha dembetiti ḥa matanda.		
Ndi kona u shumisa mikungelo ya zwanda ndi tshi ya phanda.		
Ndi a kona u dodoma dembetitini ḥa matanda.		



Mikhwa mivhuya

Themo ya! - Vhege ya 6 - Bammbiri ya - shumela ya



Kha ri vhale

Miñwe ya mikhwa yavhudí ya
u shumisa thoilethe.

Elelwani



Arali na nga ita vhuada
thoilethe, ni elelwani u i kunakisa.



Ni songo hangwa u
gwedzha thoilethe.



Ni vale muñango wa thoilethe
tshifhinga tshothe musi ni ngomu.



Ni songo shumisa mabammbiri
a thoilethe o kalulaho.



Ni tambe zwanda tshifhinga
tshothe ni tshi bva thoilethe.



Kha ri nwale

Tangedzelani mai pfi a re one a ne a ni vhudza uri ni tea u ita zwithu zwi tevhelaho kangana.

U ḫamba mavhudzi.



duvha liñwe na liñwe

nga matsheloni na
nga madekwana

luvhili nga vhege

luthihi nga vhege

U ḫamba mano.



duvha liñwe na liñwe

nga matsheloni na
nga madekwana

luvhili nga vhege

luthihi nga vhege

U ḫamba muvhili.




duvha liñwe na liñwe

nga matsheloni na
nga madekwana

luvhili nga vhege

luthihi nga vhege

U ḫamba tshifhatuwo.



duvha liñwe na liñwe

nga matsheloni na
nga madekwana

luvhili nga vhege

luthihi nga vhege

Teacher:
Sign:
Date:

A thi na tshika

Themo ya | - Vhege ya 6 - Bammibiri | a u shumela | a



Kha ri tsukunyee



Kha ri sumbedze

Tambani na mudededzi wañu mutambo wa "Simoni uri".
Wanani hune na nga ima hone ni dovhe ni fhire hu si na u thulana.
Simoni uri "**farani ʈhoho.**"

Sumbedzani khanani yanu uri ...


Ni ʈamba zwanda nga ndilade.



Ni gama mavhudzi
nga ndilade.



Ni phumula zwanda
nga ndilade.



Ni ʈamba mano nga
ndilade.



Ni ʈamba
tshifhatuwo nga
ndilade.





Kha ri tsukunyee

Itani litambwa la tshidade itshi.

Ndi a vhandazwanda

nda giginya fhasi nga milenzhe

nda dzungudza thoho

nda dzungudza zwanda

nda kwama ningō.



Ndowelo i re na mutakalo


shumēdā



Kha ri vhale

Ri lila mini uri ri dzule ri na mutakalo?

Zwiliwa zwi re na mutakalo



Udzula ro
kuna




U edela wa
pfelêla wa si
vhonese TV!





Kha ri nwale

Itani thiki ✓ kha ndowelo i re na mutakalo na ✗ kha ndowelo i si na mutakalo.



Teacher:
Sign:
Date:

Ukuna na vhudele

Themo ya | - Vhege ya 7 - Bamm biri | a u shumela | a



Kharite nyito

**Sumbedzani uri ni shumisa
izwi zwithu nga ndilade.**



tshisibē



khirimu ya zwanda



gamu



buratsho ya ነላር



tshisibe tsha mano



shamphuu



buratsho



zwigero zwa nala



Kha ri tsukunyee

Faranani nga zwanda ni ite danga.

Zwino ḥekedzanani bola ni dangani ili.

Engedzani iñwe bola ni ḥekedzane.

Engedzani iñwe bola hafhu ni lingedze u ḥekedzana bola tharu.



Kha ri ambe

Ndi zwifhio zwi no khou vhangva vhuada kamarani iyi?

Ni tea u ita mini uri ni kunakise kamara?

Vhana vha khou ita mini? Vha tea u ita mini zwo teaho?



Teacher:
Sign:
Date:


15 Mutsho une nda u funesa

shumela la




Lavhelesani tshaka dzo fhambananaho dza mutsho ni vhudze khonani yanu uri ndi mutsho uf'lio une na u funesa.


wa muya



wa masana



wa mvula



wa makole na phepho



Themo ya - Vhege ya 8 - Bammbiri la u

Kha zwiñwe zwipida zwa shango, tshinwe
tshifhinga hu a rothola lune ha wa na gambogo.
Tshinwe tshifhinga hu vha na mutsho wa madumbu.
Madumbu a re na maanda a pf'i ndi madumbumazikule.



Dioleni tshifanyiso tsha musi ni mvulani kana hu na gambogo.


Dioleni tshifanyiso kha bammbiri lihulwane, ni tshi shumisa khirayoni dza phula.

Tanganyisani madi na zwikhalari zwa lutombo zwa zwiliwa ni pennde siatari lothe. Hashani tshifanyiso itshi nga pennde tshena.




Kha ri vhale

Ri shumisa tshati ya mutsho kha u sumbedza uri mutsho wo ima nga ndilade. Ri shumisa tswayo kha u sumbedza tshaka dzo fhambananaho dza mutsho. Dziinwe dza tswayo idzi khedzi.



masana



mvula




makole



qamboqo



makole fhala na fhala



wa muyā



Kha ri ambe



Kharite nuito

Talutshedzani khonani yanu uri ni ambara
zwi ambaro zwifhio kha mutsho muñwe na muñwe.

Olani zwiga zwa mutsho u itela u fhedzisa tshatiyanu ya mutsho ya vheqe ino.

Musumbuluwo

Lavhuvhili

Lavhurgru

Lavhung

Lavhutany



Kha ri nwale

Mutsho wo vha u nga ndilade ñamusi? Dzhenisani maipfi ane a khou tñahela.

Namusi hu na

Mulovha ho vha hu ng

Nqavhe matshelo hu tshi vha hu na

Mutsho

shumela |
Themo ya | - Vhege ya 8 - Bammbiri |
shumela |

Kha ri ite nyito

Edziselani tshaka dzo fhambananaho dza mutsha.



Tharamudzani zwanda zwi ntsha ha thoho
yanu zwi nge gole lihuluhulu ja kholekhole.



Dzinginyeani sa muri u tshi khou dzinginyiswa nga
muya wa madumbu.



Deithi:



Ni na tshisambureni tsha u ni tsireledza kha
duvha.



Kwambatelani tshisambureni uri tshi si hwaliwe
nga maya wa madumbu.



Itani thothotho sa
marotha a mvula
ntsha ha thanga.



Kha ri tsukunyee

Faranani nga zwanda ni ite danga.

Posanani bola na u i gavha.



Humbulani nga ndila dzo
fhambananaho dza u dadamala kha
danda kana kha lutambo. Vhonani
arali ni tshi nga kona u wana ndila
ya u dadamala ine ya si fane na ya
vhanwe afha kilasini.



Kha ri diphine


Tambani openi.

Olani zwibułoko na
zwitendeledzi mavuni.



Kha ri tsukunyee

- Sumbedzani khonani yanu kushumisele kwanu kwa khadi.
- Mudededzi wanu vha do ni sumbedza kutambelwe kwa mitambo ya sialala.



Teacher:
Sign:
Date:

Muṭa wa hashu



Kha ri ambe

No vha ni tshi zwi ḫivha uri miṭa a i fani?

Miñwe miṭa ndi mihulwane miñwe ndi mituku.

Miñwe i na vhomme na vhokhotsi ngeno miñwe i si na.

Miñwe miṭa i na vhomakhulutshisadzi na vhomakhulutshinna, vhomalume, makhotsimunene, vhomakhadzi na vhwazwala.

Lavhelesani zwifanyiso zwi tevhelaho ni vhudze khonani yanu uri miṭa iyi i fhambana ngafhi.

mme

khotsi

khaladzitshisadzi

makhulutshinna

mukomanatshinna

ńwana

makhulutshisadzi

muṭa





Kha ri ñwale

Ni dzula na vhonnyi mudini wa hanu?



Ni dzula na vhonnyi mudini wa hanu?







Mudini wa hanu hu na vhatthu vha _____.

Ndi nnyi muṭukusa mudini wa hanu? _____.

Ndi nnyi muhulwanesa mudini wa hanu? _____.

Kha ri ambe

Roṭhe ri na mishumo ine ra ita mahayani ashu. Lavhelesani zwifanyiso izwi ni bule dzina ja muthu ane a shuma mishumo iyi ha hanu.



Ñwalani fhungo nga mushumo we na ita mulovha.

Teacher:
Sign:
Date:

Muṭa wa hashu

Kha ri diphiṇe

Olani tshifanyiso tsha tshithu tshine muṭa woṭhe wa hanu wa tshi ita khathihi. Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.

mme

khotṣi

khaladzitshisadzi

makhulutshinna

mukomanatshinna

ñwana

makhulutshisadzi

muṭa



Muṭa wa hashu

Themo ya 2 – Vhege ya I – Bammbiri ja u shumela ja

Ri a vhavhalelana (londana)

19



Kha ri vhale

Vhathu vha mudini muthihi vha tea u funana na u londana. Ri sumbedza u funana nga u kuvhatedzana khathihi na u thusana na u ḫonifhana. Ri tea ...

- u thusana.
- u vha na vhulenda kha vharwe vhathu (nga maanda vhathu vhahulwane).
- u ita mishumo yashu nga tshifhinga.
- u vha na vhudifhinduleli.




Kha ri ambe

Lavhelesani zwifanyiso izwi ni ambe uri avha vhana vha sumbedza hani muča wa havho uri vha na lufuno. Ni kone u ita litambwa ni tshi sumbedza uri hu khou bvelela mini tshifanyisoni tshiñwe na tshiñwe.



Kha ri ite nyito

Olanu tshifanyiso tsha zwine na ita ni tshi sumbedza vha muča wa hanu uri ni a vha funa. Talutshedzani khonani yanu zwe na ola.



Teacher:
Sign:
Date:



shumela ja

Themo ya 2 - Vhege ya 2 - Bammbiri ja u shumela ja

38

U sumbedza u vhavhalela vhañwe



Kha ri ambe

Ambani ngauri avha vhatu vha uyu muča vha thusana hani. Nomborani zwifanyiso u bva kha l u swika kha 4 ni tshi sumbedza u tevhekana hazwo nga ngona.



Kha ri vhale

Mishumo yashu ya nga madekwana.

Mma vha bika zwiliwa.

Baba vha tanzwa pani.

Mukomana wanga na nne ri thusa

Mma na Baba.

Ri a thusa vhukuma.

Ri goda mafhi na vhurotho.

Ra kona u ya u edela.

Kha vha ri anetshele tshitiori tsha vhusiku!



Deithi:



Kha ri ite nyito

Itelani garaṭa muthu ane a ni vhavhalela. Olani tshifanyiso ni ḥwale dzina ḥa uyu muthu.



Kha ri ite nyito

Ni a kona u ita zwi tevhelaho?

	ni a kona u fhirisa bola nga u i bammbisela muñwe nga inwi.	ee	hai
	ni a kona u fhirisa bola nga nt̄ha ha ṭhoho ya ya kha muñwe nga inwi.	ee	hai
	ni a kona u bammbisa bola nga magona.	ee	hai
	ni a kona u rwela bola kha dzikhounu.	ee	hai
	ni a kona u dirivhula bola vhukati ha tswayo (dzimaka).	ee	hai
	ni a kona u rahela bola kha tshiñwe tshitihu na tshi rwa.	ee	hai



U tsireledzea hayani na u mona na mudi (1)




Kha ri ambe

Ri tea u pfa ro tsireledzea tshifhinga tshothe musi ri mahayani. Fhedziha, hu na khombo nnzhi mahayani ashu na u mona na midi yashu. Lavhelesani tshifanyiso, ni ambe na khonani yanu nga dziñwe dza khombo idzi.

Khishini

- Mikungelo ya bodo i tea u lavhelesa murahu ha tshitofu.
- Ni songo lakatedza phanga dici no fhira.
- Pharafeni na mishonga zwi honelwa vhethu ho tsireledzeaho.
- Ni songo lakatedza thoyi.



Bafurumu

- Ni songo shumisa zwishumiswa zwa mudagasi tsini na madi.
- Ni songo zwi sia tsini na madi.
- Vheani zwigero na zwiñwe zwithu zwi no fhira ngomu khabodon.
- Ni songo shumisa buratsho nthihi ya mano na muñwe muthu.




Madumbu a mithathabo, phenyo na mudagasi

- Ni songo vuwa no ima fhasi ha muri musi hu na madumbu a mithathabo.
- Ni songo vuwa no panga zwithu kha sokhethe (pulaka) ya mudagasi. Humbelani muthu muhulwane a ni thuse.

Nnda ha nndu

- Dobelani zwithu zwine zwa nga ni huvhadza, sa mabodelo o pwasheaho, ni zwi pose binini ya tshika.
- Ni songo tamba tsini na bambelo (phulu) nga nnda ha musi hu na muthu muhulwane tsini.



Ngomu nduni

- Ni songo lakatedza dzithoyi na zwiñwe zwithuvho.
- Ni songo tambisa zwithu zwa u kunakisa zwa pharafeni kana miñwe milimovho.
- Arali na nga vhona thambo ya aini kana gedela yo sudufhala, vhudzani Mma kana Baba uri vha i lugise.






22
shumela ja
Vhege ya 3 - Bammbiri ja u shumela ja
Themo ya 2 - Vhege ya 3 - Bammbiri ja u shumela ja

U tsireledzea hayani na u mona na mudi (2)



U tsireledzea

Lavhelesani zwifanyiso ni ambe uri ndi zwifhio zwi no sumbedza u sa vha na khombo na zwi no sumbedza u vha na khombo. Itani thikhi ✓ kha zwino sumbedza u sa na khombo na tshifhambano ✗ kha zwi no sumbedza khombo. Bulani uri zwo tsireledzea na kana zwi na khombo ngomu.





Kha ri ambe



Hu na zwithu zwine zwa nga vhanga khombo mudini wa hanu? Ni nga ita mini? Milimo, mishonga na zwiludi zwa u kunakisa zwi na khombo khulu ngomu. Ni songo fanywa no nwa tshithu tshine na si vhe na vhučanzi natsho.



Luswayo (tshiga) ulu lu sumbedza uri ngomu bodeleni, tshibogisini kana tshikotikotini hu na mulimo.

No no vhuya na vhona ulu luswayo?



Kha ri ite nyito

Mudededzi wanu vha khou ya u ni lidzela muzika.



- Tshinani ni tshi tevhedzela mutsindo wa muzika.
- Nangani murangaphanda. Murangaphanda a tevhedze mutsindo wa muzika.
- Imani nga mulenzhe muthihi.
- Zwino imani nga ula muñwe mulenzhe.
- Ndi mulenzhe uf hio une wa vha wo khwathaho?
- Tharamudzani lutambo lulapfu fhasi kana ni tou tala mutalo. Dadamalani nt̄ha na lutambo kana mutalo ni sa pepeleki.
- Zwino shandulani tshivhumbeo tsha lutambo kana mutalo ni dadamale nt̄ha ni sa pepeleki.



U tsireledzea musi ndi ndothe hayani

shumela ja
shumela ja -
Bambiri ja -
Vhege ya 4 -
Themo ya 2 -



Kha ri ambe

No guda nga zwithu
zwine zwa nga ni
huvhadza hayani kana u
mona na mudi wa hanu.
Ni nga ditsireledza nga
ndilade musi ni nothe
hayani?

Musi no sala ni nothe
hayani, ni nga ita
zwithu zwi tevhelaho
uri ni tsireledzee.



Ni songo vulela
muñango vhatsinda.



Honani mahothi othe
a no bvela nnnda.



- Ivhani na vhutanzi uri nomboro dza lutingo dza vhabebi vhanu na dza vhahura vhanu ni a dzi divha.
- Itani mutevhe wa nomboro dzi re na ndeme, u itela musi wa khombo.



Kha ri nwale

Itani mutevhe wa nomborondeme

Mapholisa:



Ambulentse:



Vhadzimamulilo:



Selefounu ya Mma:

Selefounu ya Baba:

Ndi nnyi muñwe ane na nga mu founela musi ni tshi ḥoda thuso?





24


Tshiňwe hafhu tsho teaho u eleliwa

shumela ja



Kha ri ambe

Ndila i sa kondi ya u elelwa nomboro dza mapholisa khei. Lavhelesani tshifanyiso ni vhudze khonani yanu uri zwifanyiso izwi zwi ni thusa nga ndilade kha u elelwa nomboro idzi. 10111 ndi nomboro dza mapholisa. Dzi buleni lu re na tshivhalo u swika ni tshi dzi dijha nga thoho.



1

0

111

Themo ya 2 - Vhege ya 4 - Bammbiri ja u shumela ja



Kha ri tsukunyee

Sumbedzani uri ni nga shumisa mirado yanu nga ndilade arali hu inwi nwana a re tshifanyisoni itshi.



Ni nga shumisa mirado yanu nga ndilade arali ni tshi khou pandamedzwa?

Ni nga shumisa mirado yanu nga ndilade arali ni tshi khou thusa mme anu u suka khekhe?


Ni nga shumisa mirado yanu nga ndilade arali no kanda ngilasi yo pwashéaho bodelo lo pwashéaho?



Kharite nyito

Wanani uri ni nga kona u fhaṭa nnḍu
yanu inwi mune naa.

- Wanani makhadibogisi a kale ni ite mbondo na ṭhangā.
 - Ni nga nambatedza makhadibogisi nga guluu. Musi nn̄du yanu yo no fhele, ni nga i pennda.
 - Arali ni sa koni u wana makhadibogisi, shumisani zwiñwe zwithuvho, fhedzi ni songo shumisa ngilasi kana zwikotikoṭi kana zwiñwe zwithuvho zwine zwa nga ni huvhadza.



Kha ri tsukunyee

Posani tshisagana tsha
nawa kana bola muyani
ni i gavhe nga tshanda
tshanu tshine ni si
anzele u tshi shumisa.



Thusani mudededzi wañu u
sudzulusela nn̄da ha kiłasi zwidulo,
tafula na mabogisi.

Dadamalani kha zwidulo,
ṭafula na mabogisi, ni swende
fhasi hazwo na u fhufha ni
tshi tsq khazwo.

Lingedzani u ima
nga mulenzhe muthihii
kha tshidulo.





shumela ja
Themo ya 2 - Vhege ya 5 - Bammbiri ja u

Muvhili wanga



Nwalani maipfi zwikhali zwi re zwone.

mulenzhe


tshanda tsha fhasi

thoho

thumbuthumbu

mulenzhe

tshanda tsha ntsha




Deithi:



Kha ri nwale

Fhedzisani tshifanyiso itshi tsha tshifha^{tu}wo.

Olani mavhudzi. Lingedzani u edzisela tshifha^{tu}wo tsha^{nu}. Arali ni na ma^{čo} a buraweni, olani ma^{čo} a buraweni. Arali ni na mavhudzi matswu, olani mavhudzi matswu. Olani tsie dza^{nu}, ning^o na mulomo.



Tshifha^{tu}wo tsha^{nu} ndi tshipida tshihulwane tsha muvhili wan^u.

Muⁿwe na muⁿwe u na ma^{čo} a 2.




Muⁿwe na muⁿwe u na n^{de}vhe dza 2.



Muⁿwe na muⁿwe u na ning^o ya l.



Muⁿwe na muⁿwe u na mulomo.



Kha ri ambe

Imbani luimbo ulu. Kwamani tshipida tsha muvhili tshine na khou tshi imba.

Thoho mahada

Thoho mahada, magona, zwikunwane, magona zwikunwane

Thoho mahada, magona, zwikunwane

Thoho mahada, magona, zwikunwane,

magona zwikunwane, magona zwikunwane



Teacher:	Sign:
Date:	OOOOOO

Kha ri tsukunyee


Tambani mutambo wa 'Simoni uri ...'



Zwipfi zwanga

Kha ri ambe

Lavhelesani zwipfi zwo fhambananaho ni bule uri ri zwi shumisa kha mini.



Kha ri vhale

Themo

Ri shumisa zwipfi zwashu duvha linwe na linwe.

Zwi^liwa ri a nukhedza na u thetshela.

Mithenga ri tou phuphuledza.

Lutombo t^{ad}ulu ri tou vhona nga ma^o.

Muzika ri u thetshelesa nga ndevhe.

Zwipfi zwashu zwi a ri tsireledzavho.

Mulilo ri u pfa na nga u nukhedza.

Tshit^{ofu} tsho fungiwaho ri tshi d^{iv}ha nga u tou phuphuledza.

Uri badani a hu pfukiwi ri zwi vhona nga ma^o.

Alamu i tshi lila ri i pfa nga ndevhe.





Kha ri ite nyito

U londola maṭo ashu na
n̄devhe dzashu.

Ri tea u londola zwipfi zwashu.

Ndila mbili khedzi dza u londola maṭo
aṇu na n̄devhe dzaṇu.



Londolani n̄devhe dzaṇu
nga u sa thetshelesa
muzika u re na phosho.

Londolani maṭo aṇu nga
u ambara gebisi kana
magogolosi.



Kha ri nwale

Lavhelesani thebuļu i re afho fhasi, kha mutalo muṇwe na muṇwe itani thiki
kha tshipfi kana zwipfi zwine na ḡo zwi shumisa kha nyito iñwe na iñwe.
Ni nga swaya zwi no fhira tshithihi.

u nukhedza	u thetshela	u vhona	u pfa	u phuphuledza



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Ndi shumisa muvhili wanga



shumela ja
Themo ya 2 - Vhege ya 6 - Bammbiri ja u



Kha ri ambe

Lavhelesani zwifanyiso. Bulani uri ndi zwipiда zwifhio zwa muvhili zwi re kha tshiñwe na tshiñwe khathihi na uri zwi ni thusa u ita mini.

Ri dededzwa nga mivhili yashu.



Kha ri ñwale

Inwi na khonani yanu fhindulani mbudziso idzi. Ni kone u ñwala phindulo buguni yanu, fhasi ha mbudziso.

Ni shumisa zwipiда zwifhio zwa muvhili kha u tshimbila?



Ni shumisa zwipiда zwifhio zwa muvhili kha u doba zwithu?



Kha ri tsukunyee

Mudededzi wañu vha ðo ni sumbedza kutambelwe kwa 'tshimange na mbevhá'.






Kha ri vhale


Hu na zwpida zwa muvhili zwine na si kone u zwi vhona.

Zwi shuma zwothe khathihi kha u ita uri ni tshile.

Marambo anu ^



Zwipida zwa muvhili zwi no ni thusa u fema




U elekanya nga u tsireledzea




Kha ri ambe

Lavhelesani zwifanyiso zwi re af ho fhasi ni ambe na khonani yanu nga
zwine na khou vhona. Bulani uri ni nga ditsireledza nga ndilade kha
tshifanyiso tshiñwe na tshiñwe.



Ni khou vhona khonani yanu e seli ha bada.


No dzula ni noþhe vhuimabisi.



Muthu wa mutsinda u ri ni mu fhelekedze
huriwe fhethu.

No xela mavhengeleni.

Musi muthu a tshi u kuvhatedza nga ndila i no takadza u vha na vhudipfi ha uri "ee" mbiluni. Zwi a takadza musi muthu ane wa mu funa a tshi u kwama nga ndila ya lufuno na vhulenda.



Kha de ngeno gombakomba ndi mu fhe malegere, fhedzi a songo vhudza muthu.

Musi muthu a tshi u kwama nga ndila i no tshuwisa na u sinyusa u vha na vhudipfi ha uri "hai". Musi ri tshi sinyuwa na u vhona khombo ri vha na vhudipfi ha uri "hai".

Muvhili wañu ndi wa tshipentshela nahone ndi wañu ni noþhe. Ni fanela uri "ee" arali ni tshi zwi funa uri muñwe muthu a ni kwame, nahone ni tea uri "hai" arali ni sa zwi takaleli.






U tsireledzea



Kha ri ñwale

Lavhelesani zwifanyiso zwi re afho fhasi ni ñwale Ee kha vhudipfi ha "ee"
na Hai kha vhudipfi ha "hai" afho zwibulokoni.



Themo ya 2 - Vhege ya 7 - Bammbiri ya shumela ja



Kha ri ite nyito

Itani ndowendowe ya uri "ebo!".

Itani litambwa line khalo muthu wa mutsinda a vha a tshi khou todou hwala nwana wa vhathe nga goloi kana a tshi todou mu farafara.

Uyu nwana u fhindula a ri "ebo!".



Kha ri ambe

Vhanwe vhana vha dzula midini ine vha si thogomelwe. Lavhelesani zwifanyiso izwi. Ambani uri no vha ni tshi nga dipfa hani arali no vha ni uyo nwana a re zwifanyisoni izwi. Bulani uri no vha ni tshi nga ita mini.




Kha ri tsukunyee

Tambani mutambo wa "dzidzidzi".

Sudzuluwani nga ndila ine na funa, musi mudededzi wanu vha tshi lidza tshitiriri (ndwevha), ni ime dzii henefho hune na vha hone. Ni songo sudzuluwa na luthihi u swikela mudededzi vha tshi amba. Ni a kona u sa thengathenga?

Dadamalani kha danda la u dadamala li siho nthesa kana kha lutambo lwo vhewaho fhasi.





30
shumela ja
shumela ja u
Bambiri ja u
7 - Vhege ya 2 - Themo ya

Muvhili wanga u dzula wo takala



Kha ri vhale






Hu na ndila nnzhi dzine na nga wana ngadzo malwadze. Kanzhi ri farwa nga malwadze nga nt̄hani ha zwitshili (zwitzhili) na bakhitheria. Ndi zwithu zwitukutuku lune ra si kone u zwi vhona. Zwi dzhena mivhilini yashu zwa ri lwadza.



Kha ri ambe

Avha vhana vha re zwifanyisoni vha khou ita mini uri vha dzule vhe na mutakalo? Hu nga bvelela mini arali vha sa ita ngauralo?





Kha ri ambe

Zwino ambanı nga zwifanyiso izwi. Itani ✓ ni tshi sumbedza uri ni nga kona u dzula ni na mutakalo wavhudı. Dzhenisani ✗ kha zwifanyiso zwine zwa nga ni lwadza.



Teacher: Sign:	Date: / /
-------------------	--------------

Muvhili wanga u dzula wo takala



Kha ri ambe

No vha ni tshi zwi ḋivha uri hu na ndila nnzhi dza u kunakisa madī?

shumela ja
shumela ja
Bambiri ja
Bambiri ja

Themo ya 2 - Vhege ya 8 - Bambiri ja

No vha ni tshi zwi ḋivha uri mañwe
madī o kuna ngeno mañwe e na tshika.
Ni nga vha hani ha vhutanzi uri madī
o kuna nahone a a nwea.

Ni nga vhilisa madī a muhulu nga
gedela u itela u vhulaha zwitzhili.



Ni nga sefa madī a muhulu.
Mudededzi wanu vha do ni sumbedza
kuitelwe kwazwo.



Ni nga shela kulebula kuṭuku kwa
bilitschi (sa Jik) baketeni ja 20 litha ja
madī a muhulu. Tibani bakete u itela
uri thunzi dzi si dzhene. Madī a tea u
fhedza awara dza 28 a sa athu nwiwa.



Kha ri ambe


Lavhelesani zwifanyiso izwi ni
ambe nga zwine vhana vha
khou ita uri vha dzule vhe na
mutakalo wavhudi.



Posani thisu dzo shumaho
ngomu thoilethe kana binini.



Ni tambe zwanda
ni sa athu la.



Ni tambe zwanda ni
tshi bva thoilethe.



Arali na ita vhuada thoilethe, i
kunakiseni ni kone u tamba zwanda.

Thivhani mulomo musi ni tshi
atsamula kana u hotola.

<p>32</p> <p>shumela ja u shumela ja Bammbari ja - Vhege ya 8 - Themo ya 2</p>	<h1>Ndi vho kona mini</h1> <p>Kha ri ambe</p>	
	<p>Rerani nga zwe na guda kha themo mbili dzo fhiraho.</p>	
	<p>Ndi a kona u amba nga muta wa hashu.</p>	
	<p>Ndi a kona u tshimbila kha mutalo musekene.</p>	
	<p>Nomboro dza mapholisa ndi a dzi divha.</p>	
	<p>Vhudipfi ha uri "ee" kana "hai" ndi a hu divha.</p>	
	<p>Ndi a kona u gavha bola.</p>	
	<p>Ndi a kona u dzula ndo tsireledzea hayani ha hashu.</p>	
	<p>Ndi a kona u ditsireledza arali ndo sala ndi ndothé hayani.</p>	
	<p>Ndi a thusa muta wa hashu.</p>	
	<p>U mona na tshikolo ndi a hu talukanya.</p>	
	<p>Ndi a talukanya u dzula ndi na mutakalo wavhuđi.</p>	
	<p>Ndi a talukanya uri ndi ita mini nga zwithu zwi re begeni yanga.</p>	
	<p>Ndi vho divha nga tshaka dzo fhambanamaho dza mita.</p>	
	<p>Ndo guda zwithu zwinzhi kha Zwikili zwa Vhutshilo.</p>	

Dikishinari yanga

A

a

G

g

B

b

H

h

C

c

I

i

D

d

J

j

E

e

K

k

F

f

L

l

Dikishinari yanga

M
m

S
s

N
n

T
t

O
o

U
u

P
p


V
v


Q
q

W
w

R
r

X - Z
x - z





Masks

Cut out on
the outside
black line.
Tie a string
into the holes
to make a
face mask.

